



*Predsjednik Crne Gore*

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**U K A Z**

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG  
ZAKONIKA CRNE GORE**

Proglašavam **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE**, koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine.

**Broj: 01-1344/2**

**Podgorica, 30. decembar 2021. godine**



**Milo Đukanović**

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine, donijela je

## **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE**

### **Član 1**

U Krivičnom zakoniku Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 70/03 i 47/06 i „Službeni list CG“, br. 40/08, 25/10, 32/11, 40/13, 14/15, 42/15, 44/17, 49/18 i 3/20) poslije člana 123 dodaje se novi član koji glasi:

### **„Posebna evidencija**

#### **Član 123a**

O licima osuđenim za krivična djela iz čl. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b ovog zakonika, kada su učinjena na štetu maloljetnih lica, vodi se posebna evidencija.

Posebna evidencija sadrži sljedeće podatke o osuđenom licu:

- 1) ime i prezime;
- 2) jedinstveni matični broj;
- 3) adresu prebivališta i boravišta;
- 4) podatke o zaposlenju;
- 5) podatke o osobenim znacima;
- 6) podatke o krivičnom djelu i krivičnoj sankciji koja mu je izrečena;
- 7) podatke o pravnim posljedicama osude.

Posebnu evidenciju vodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Podaci iz posebne evidencije vode se trajno i ne mogu se brisati.

Podaci iz posebne evidencije mogu se dati sudu, državnom tužilaštvu i policiji u vezi sa krivičnim postupkom koji se vodi protiv lica o kome se vodi posebna evidencija, odnosno nadležnoj organizacionoj jedinici policije, kada je to potrebno za vršenje poslova iz njene nadležnosti.

Podaci iz posebne evidencije mogu se, na obrazložen zahtjev, dati i državnom organu, privrednom društvu, drugoj organizaciji ili preduzetniku, ako još traju pravne posljedice osude.

Državni i drugi organi, kao i pravna lica ili preduzetnici koji rade sa maloljetnim licima dužni su da zatraže podatak da li je lice koje treba da zasnuje radni odnos kod njih, odnosno obavlja poslove sa maloljetnim licima, upisano u posebnu evidenciju.

Podaci iz posebne evidencije mogu se dati i inostranim državnim organima, u skladu sa međunarodnim sporazumom.

Na podatke sadržane u posebnoj evidenciji, ako odredbama ovog zakonika nije drugačije propisano, shodno se primjenjuju odredbe zakona koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti i tajnost podataka.“

## **Član 2**

Poslije Glave jedanaest dodaje se nova glava i šest novih članova koji glase:

### **„GLAVA JEDANAEST A**

#### **Mjere posebnog nadzora**

##### **Član 132a**

Prema učiniocu krivičnog djela iz čl. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b ovog zakonika nad maloljetnim licem, poslije izdržane kazne zatvora ili kazne dugotrajnog zatvora, sprovode se mjere posebnog nadzora, i to:

- 1) obavezno javljanje nadležnoj organizacionoj jedinici policije;
- 2) zabrana posjećivanja mjesta na kojima se okupljaju maloljetna lica, naročito vrtića, škola i dvorišta ovih ustanova, igrališta i slično;
- 3) obavezno posjećivanje profesionalnih savjetovališta i ustanova;
- 4) obavezno obavještanje o promjeni prebivališta, boravišta ili radnog mjesta;
- 5) obavezno obavještanje o putovanju u inostranstvo.

Mjere posebnog nadzora iz stava 1 ovog člana sprovode se 20 godina poslije izvršenja kazne zatvora ili kazne dugotrajnog zatvora, uz mogućnost ukidanja.

Poslije isteka svake četiri godine od početka primjene mjera posebnog nadzora iz stava 1 ovog člana, sud koji je donio prvostepenu presudu po službenoj dužnosti odlučuje o potrebi daljeg sprovođenja mjera posebnog nadzora.

Zahtjev za preispitivanje potreba daljeg sprovođenja mjera posebnog nadzora može podnijeti lice na koje se poseban nadzor odnosi, ali ne prije isteka dvije godine od početka primjene, odnosno od posljednjeg preispitivanja od strane suda koje se vrši po službenoj dužnosti.

#### **Obavezno javljanje nadležnoj organizacionoj jedinici policije**

##### **Član 132b**

Mjera obaveznog javljanja nadležnoj organizacionoj jedinici policije sastoji se od dužnosti učinioca krivičnog djela iz čl. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b ovog zakonika nad maloljetnim licem, da se lično javlja organizacionoj jedinici policije u mjestu njegovog prebivališta ili boravišta, na način propisan podzakonskim aktom.

#### **Zabrana posjećivanja mjesta na kojima se okupljaju maloljetna lica**

##### **Član 132c**

Mjera zabrane posjećivanja mjesta na kojima se okupljaju maloljetna lica sastoji se u dužnosti učinioca krivičnog djela iz čl. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b ovog zakonika nad maloljetnim licem, da ne posjećuje mjesta na kojima se

okupljaju maloljetna lica, kao što su vrtići, dvorišta vrtića, škole, školska dvorišta, igrališta i slično.

### **Obavezno posjećivanje profesionalnih savjetovališta i ustanova**

#### **Član 132d**

Mjera obaveznog posjećivanja profesionalnih savjetovališta i ustanova sastoji se u dužnosti učinioca krivičnog djela čl. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b ovog zakonika nad maloljetnim licem, da posjećuje profesionalna savjetovališta i ustanove prema programu koji se određuje na način propisan podzakonskim aktom.

### **Mjera obaveznog obavještanja o promjeni prebivališta, boravišta ili radnog mjesta**

#### **Član 132e**

Mjera obaveznog obavještanja o promjeni prebivališta, boravišta ili radnog mjesta sastoji se u dužnosti učinioca krivičnog djela iz čl. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b ovog zakonika nad maloljetnim licem, da u roku od tri dana od dana promjene lično obavijesti nadležnu organizacionu jedinicu policije o promjeni prebivališta, boravišta ili radnog mjesta.

### **Obavezno obavještanje o putovanju u inostranstvo**

#### **Član 132f**

Mjera obaveznog obavještanja o putovanju u inostranstvo sastoji se u dužnosti učinioca krivičnog djela iz čl. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b ovog zakonika nad maloljetnim licem, da se najkasnije tri dana prije putovanja u inostranstvo lično javi nadležnoj organizacionoj jedinici policije.

Lice iz stava 1 ovog člana je dužno da nadležnoj organizacionoj jedinici policije pruži podatke o tome u koju državu putuje, kao i o tačnom mjestu i dužini boravka u inostranstvu.“

#### **Član 3**

U članu 144 stav 1 na kraju tačke 8 tačka se zamjenjuje tačka - zarezom i dodaje se nova tačka koja glasi:

„9) ko liši života ljekara pri pružanju ljekarske pomoći ili u vezi sa pružanjem ljekarske pomoći.“

#### **Član 4**

U članu 151 poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

„(6) Ko djelo iz st. 1, 2 i 3 ovog člana učini prema ljekaru pri pružanju ljekarske pomoći ili u vezi sa pružanjem ljekarske pomoći,

kazniće se za djelo iz stava 1 ovog člana zatvorom od jedne do osam godina, za djelo iz stava 2 ovog člana zatvorom od dvije do dvanaest godina, a za djelo iz stava 3 ovog člana zatvorom od pet do petnaest godina.“

#### **Član 5**

Poslije člana 152 dodaje se novi član koji glasi:

#### **„Napad na ljekara pri pružanju ljekarske pomoći**

#### **Član 152a**

Ko napadne ili prijeti da će napasti ljekara pri pružanju ljekarske pomoći ili u vezi sa pružanjem ljekarske pomoći,

kazniće se zatvorom do tri godine.

Ako je pri izvršenju djela iz stava 1 ovog člana ljekaru nanesena laka tjelesna povreda ili je prijećeno upotrebom oružja,

učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

Ako je djelo iz stava 1 ovog člana izvršeno u grupi ili na organizovan način,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Za pokušaj djela iz st. 1, 2 i 3 ovog člana,

učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do jedne godine.”

#### **Član 6**

U članu 204 na kraju stava 5 tačka se briše i dodaju riječi: „ili kaznom dugotrajnog zatvora.“

#### **Član 7**

U članu 205 na kraju stava 3 tačka se briše i dodaju riječi: „ili kaznom dugotrajnog zatvora.“

#### **Član 8**

U članu 206 stav 1 riječi: „tri do dvanaest“ zamjenjuju se riječima: „pet do petnaest“.

U stavu 2 riječi: „od pet do petnaest“ zamjenjuju se riječima: „najmanje deset“.

Na kraju stava 3 tačka se briše i dodaju riječi: „ili kaznom dugotrajnog zatvora.“

#### **Član 9**

U članu 207 stav 2 riječi: „jedne do deset“ zamjenjuju se riječima: „tri do dvanaest“.

U stavu 3 riječi: „od tri do dvanaest“ zamjenjuju se riječima: „najmanje deset“.

U stavu 4 riječi: „dvije do dvanaest“ zamjenjuju se riječima: „pet do petnaest“, a riječi: „od tri do petnaest“ zamjenjuju se riječima: „najmanje petnaest“.

Na kraju stava 5 tačka se briše i dodaju riječi: „ili kaznom dugotrajnog zatvora.“

## Član 10

Član 208 mijenja se i glasi:

„(1) Ko pod uslovima iz člana 204 st. 1, 2 i 3, člana 205 st. 1 i 2 i člana 207 st. 1 i 2 ovog zakonika izvrši neku drugu polnu radnju,  
kazniće se zatvorom od jedne do pet godina.

(2) Ko pod uslovima iz člana 206 stav 1 i člana 207 stav 3 ovog zakonika izvrši neku drugu polnu radnju,  
kazniće se zatvorom od pet do petnaest godina.

(3) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupila teška tjelesna povreda lica prema kojem je djelo izvršeno ili ako je djelo izvršeno od strane više lica ili na naročito svirep ili naročito ponižavajući način,  
učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.

(4) Ako je usljed djela iz stava 2 ovog člana nastupila teška tjelesna povreda lica prema kojem je djelo izvršeno ili ako je djelo izvršeno od strane više lica ili na naročito svirep ili naročito ponižavajući način,  
učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.

(5) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana nastupila smrt lica prema kojem je djelo izvršeno,  
učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.

(6) Ako je usljed djela iz stava 2 ovog člana nastupila smrt lica prema kojem je djelo izvršeno,  
učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.“

## Član 11

U članu 209 stav 1 riječi: „jedne do osam“ zamjenjuju se riječima: „dvije do deset“.  
U stavu 2 riječi: „šest mjeseci do pet“ zamjenjuju se riječima: „tri do petnaest“.

## Član 12

U članu 210 stav 2 riječi: „dvije do deset“ zamjenjuju se riječima: „dvije do petnaest“.

## Član 13

U članu 211 stav 1 riječi: „šest mjeseci do pet“ zamjenjuju se riječima: „dvije do deset“.

U stavu 2 riječi: „jedne do osam“ zamjenjuju se riječima: „tri do deset“.

U stavu 4 riječi: „tri mjeseca do tri godine“ zamjenjuju se riječima: „jedne do osam godina“.

U stavu 5 riječi: „dvije do deset“ zamjenjuju se riječima: „tri do petnaest“.

#### Član 14

U članu 211a stav 1 riječi: „tri mjeseca do tri godine“ zamjenjuju se riječima: „jedne do pet godina“.

U stavu 2 riječi: „šest mjeseci do pet“ zamjenjuju se riječima: „dvije do osam“.

U stavu 3 riječi: „jedne do osam“ zamjenjuju se riječima: „tri do deset“.

#### Član 15

U članu 211b stav 1 riječi: „od šest mjeseci do pet“ zamjenjuju se riječima: „najmanje deset“.

#### Član 16

U članu 223 riječi: „od šest mjeseci do pet godina“ zamjenjuju se riječima: „najmanje pet godina“.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ako je djelo iz stava 1 ovog člana učinjeno prema djetetu, učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.“

#### Član 17

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 23-1/21-3/14

EPA 197 XXVII

Podgorica, 29. decembar 2021. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 27. SAZIVA

PREDSJEDNIK

Aleksa Bečić

